

E NNGWE E LOBELO

E NNGWE E ITSE GO PALAMA

E NNGWE E GOMAGOMEDIWA KE GO  
NYELELA

A O KGONA GO DI FAROLOGANYA?



**PHAROLOGANYO**  
LETOTSE KANA NKWE

**CHEETAH CONSERVATION BOTSWANA**

Tel: +(267) 350 0613 or e-mail: [info@cheetahconservationbotswana.org](mailto:info@cheetahconservationbotswana.org)  
Private Bag BO 284, Bontleng, Gaborone, Botswana


Bukana e e gatisitse ka thotloetso ya ba:



the American Embassy, Gaborone



**PHAROLOGANYO**  
LETOTSE KANA NKWE



# Nocturnal

Dinkwe di bonala thata bosigo

# PHAROLOGANYO NKWE LETOTSE

# Diurnal

Matotse a bonwa thata motshegare bogolo jang maphakela a matona le mo maitseboeng

Dinkwe le Matotse di tshela mo mafelong aa tshwanang. Le fa di lebega di tshwana, go na le ditsela tse dintsi tse di di farologanyang. Go bothokwa go itse go di farologanya ka go ka boloka matshelo a batho, a leruo le go itse go ka di laola mo mafelong a thuo.

## Methale ya go Sireletsa Leruo



Go tthathele leruo le le lwalang kana le le gobetseng go le sireletsa mo dibataneng



Go nna le diphologolo tse dingwe tsa naga mo mafelong a thuo go dira gore Dinkwe di tsome tsone gona le leruo



Tlhophha manamagadi aa ka kgonang go sireletsa leruo le le botlana

## Methale ya go Sireletsa Leruo



Dintsa tse di tlhokomelang leruo di itse thata go sireletsa leruo mo matotseng



Badisa le bone ba ka thusa ka go tshosa dibatana tse di atamelang leruo



Go mosola thata go tthathele leruo lele botlana go fitlhele le lekana go ka itshireletsa

**Dinkwe ga di tloke mafelo aa botona bo kalo go tshela ba sireletsa mafelo aba tshelang mogo one**

**Tlhagiso Nkwe o ka nna bogale fa a lelekiwa kana a tsoniwa**

Dinkwe di itse go palama diithare ebile di kgona go itshwarelela sentle fa di palama diithare tse di tlhamaletseng. Gantsi di baya dijo tsa tsone ko godimo ga diithare.

Ga gona merabo ya dikeledi mo matlhong

Merabo ya dikeledi mo matlhong

**Matotse a tlhoka mafelo a matona go tshela ka gale gaa sireletse mafelo aa tshelang mo go one**

**Matotse ga a borai mo bathong mme aka itshireletsa fa a tshosediswa**

Letotse ke sebatana se se lobelo go gaisa mo lefatsheng

**100 km/hr**

**~70,000**

Dinkwe tse di setseng mo Afrika

**E gomagomediwa ke go nyelela**

**~7,000**

Matotse aa setseng mo Afrika

**E gomagomediwa ke go nyelela**

Matotse a itse go tlola thata. A kgona go palama dikala tse di ko tlase tsa sethare go lebelo kgakala mme ga a kgone go palama sethare se se tlhamaletseng. Matotse a matonanyana a rata go tlogela sesupo mo diithareng tse.



Di na le dibata tse e kareng sethunya mme di na le bosetlha fa gare.



Di na le leroo le le kgolokwe le sena dinala



Mmele o mokima ole marapo; maoto a makhutshwane ale makima; tlhogo e tona, molala oo marapo - di diretswe maatla.



Mmele o motelele ole mosesane; maoto a matelele ale masesane; tlhogo e nnye; molala o monnye - go diretswe lobelo



Leroo le le kgolokwe le na le dinala



Dibata tse di kitlaneng